



Lenaane la ngwaga la go ruta 2021 – Kgweri tharo 2: PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO Grade 2

Kgwed itharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang e e tsitsintsweng	Go thusa ditsala	Go thusa ditsala	Go nna le maitlhomo	Go nna le maitlhomo	Re na le maikutlo	Re na le maikutlo	Go dira diphoso	Go dira diphoso	Go nna o babale segile le keletlhoko	Go nna o babalesegile le keletlhoko
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO BUA LE GO REETSA LE BUA Di dirwe ka Mosupologo Laboraro le Lamatlhatso <ul style="list-style-type: none"> Sisimolola ka ditumediso Dipina/diraeme (Dipina/diraeme tse di neetsweng ke dikai fela – tlhopa pina/raeme go ya ka setlhogo se o se tlhopileng) Dipotso tse di bulegileng (dipotso tse di senang dikarabo tse di nepagetseng) Tlotlofoko ya letsatsi, le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa. 									
DITENG/DIKGOPOL O/DIKGONO	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso
Pina/ Raeme	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa Diragatsa pina	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	diragatsa Diragatsa pina	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa Diragatsa pina	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Mafoko a pina Diragatsa pina	Mafoko a pina Neela ka pina e e maleba le setlhogo	Diragatsa Diragatsa pina

	Kgwed itharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	
Potso ya letsatsi	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	Dipotso tsa gago di ikaege ka thitokgang le tlotlofoko e e rutilweng mo bekeng.	
Tlotlofoko e e tsitsintsweng Tlotlofoko e tla ikaega ka setlhogo se se tihopilweng (ruta mafoko a le 4 ka letsatsi)	Botsala, kutlwelobothoko, thusa, go itumela, go ikakga, go itheledisa, kwa ntle, go itirisa, mo teng, ditshamikisi, motshameko	tshega, sephiri, arogana, seneke, go atlarela, go tshwara ka letsogo, go tihaloganya, go reetsa, go sotla, pelontle, emela, go kgerisa	maitlhommo, bokamoso, tokafala, ka bonako, bo phepa, botoka, sireletsega, madi, reka,	bonolo, boima, phitlhelelo, kgaisano, lenaane, tiro, mokgwa, leka, ipela, malebogo, botlhale, go dira ka thata, phitlhelelo, go sa kgone , leka, go itlhoboga	Ka pele, thari, ngongorega, go sa itumela, loeto, lapile, tlala, lenyora, go sa iketla, kwa ngakeng, loeto, go swaba	Swabile , tlhopa, thuto, go sa kgone, tlhakatlhakane, kgotatso, morwa rre, motsadi, leta, edimola, ka tidimalo, tsoga	phoso, kotsi, maitshwarelo, go kopa tshwarelo, kgopa, go ikhutsa, go iketla, go latlhela ka kelotlhoko, ka kelotlhoko, mae a a fuduilweng, botlhaswa	Go lebala, go utlwa botlhoko, mapodosi, sephiri, go tsamaela kwa , kgakala, tlhobaela, go tihobaela, go tihaloganya, bifile, tsela, fa fatshe	timela, lefifi, sekgwa, maikarabelo , lebanta la setulo, pabalesego, go sa babalega, apara, morwa, morwadi, go tshoga, go itlhaganela,	Go koba, go palama, gagola, leswe, , phologolo, tlhokomela phepa, hepa, phoso, maitemogel o, ope, mongwe le mongwe
Mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa	leotwana, jang, gae, kgweetsa, leta	rona, re ne , ka, a re setlhare	Ka kopo, halofo tshingwana, baeke, tihaloganyo	mmogo, lobopo, go lekane, di katsana, modumo	Mangwane,rakg adi,mamogolo,di tlhokego, itumetse, ntsale, o ne	bontlel, malomo, dijo tshegare, reetsa	ditsala,, ka bonako, tla	Utlwile, mamina, tshameka. tshega	sephutelwana, polasi, go kgabaganya , koba, khutshwane	legae, thatathata, kgone, maswabi, lapile
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	Ditirwana tsa letsatsi le letsatsi (Ura e le 1 mo bekeng) E le nngwe kgotsa go feta ya ditirwana tsa di latelang <ul style="list-style-type: none">• simolola go tlhabolola tlotlofoko ya puo ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang / ditlhogo jaaka —Diaparo tsa me• O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, a dirisa dikapolelo, sk. ‘Dumelang’, Lo tsogile jang? Ke tsogile sentle• O dira dikopo tse di bonolo, sk. ‘Ke kopa go ya kwa ntlwaneng ya boithusetso’• O supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana, sk. —Mpontshe mosetsana wa mosese o mohibidu.• O neela maina a dilo mo setshwantshong kgotsa mo phaposiborutelo go ya ka tsibogo le dipotso tsa morutabana, sk. —Ke eng seo? Ke hutshe.• O tsibogela ka namana ditaelo tsa molomo tse di bonolo, sk. —Apola jeresi ya gago.• O tsibogela dipotso tse di bonolo, sk. _Mmala wa jeresi o ntse jang? Mohibidu.• O tihaloganya le go dirisa dipopego tsa puo mo bokaong jwa tsona, sk. bongwe le bontsi setlhako - ditlhako tse di bonolo.• O opela dipina tse di bonolo a diragatsa ka kaelo ya morutabana• O tsena mo go tshwanetseng a diragatsa mo diraemeng le mo dipineng,• O tshameka motshameko wa puo, sk. morutabana o fitlha hutshe mo phaposiborutelo mme a be a botsa dipotso a diragatsa, hutshe e fa kae? A e ka fa tlase ga tafole? A e mo kobotlong/ khabotong? jj.									
	Letlha la go feleletsa									

Kgweditharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Week 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO BUISA – GO BUISA KA DITLHOPHAKAELO Lamatlhatso Labobedi Laboraro Labone le Lamatlhatso									
DITENG/DIKGOPOLO/ DIKGONO	<ul style="list-style-type: none"> Boeletsa setlhopa sa gago fa go tlhokega Kgaoganya phaposi ka ditlhopa di le tlhano neela phaposi yotlhe tirwana go e dira fa o setse o tshwaragane le setlhopa sa letsatsi (letlhare la tiro, DBE workbook jj.) tlhopa setlhangwa se se lekaneng bokgoni jwa setlhopa jwa go buisa boeletsa mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa mo setlhangweng Ruta baithuti leano le mmuisi a ka le dirisang go akanya ka tatelano gore a ka kgona go buisa mafoko a a sa itseng le bokao ba ona 									
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	<ul style="list-style-type: none"> Buisetsa kwa godimo mo bukeng ya gago mo puisokaelo ka ditlhopha le morutabana Ditlhopha tsotlhe di buisa kgang e e tshwanang kgotsa ditlhangwa tse e seng tsa maitlhamelo le morutabana Dirisa maano a puiso a a rutilweng mo puong ya gae go dira tlhaloganyo le go itekola ka boena fa a buisa (medumopuo, tiriso e e nang le mafoko a a thusang go bona karabo, tshekatsheko ya popego, mafoko a ba a bonang le go a bua). Buisa ka thelelo e e oketsegileng le go itlhalosa sentle. Bontsha go tlhaloganya matshwao a puiso fa o buisetsa kwa godimo. Simolola go aga tlotlofoko go tswa mo Puisokaelo, kopanelo le puiso ka nosi. 									
Letlha la go feleletsa										
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GOBUISA – PUISOKOPANELO Labobedi le Labone									
DITENG/DIKGOPOLO/ DIKGONO	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi pele ga puiso Labone puiso ya ntlha	Labobedi 2- - puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso	Labobedi 1 pele ga puiso Labone – puiso ya ntlha	Labobedi 2- - puiso ya bobedi Labone 2 – tirwana morago ga puiso
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa dikgangkhutshwe, ikgotse ditlhangwa tse e seng tsa boitlhamedi, kgotsa buisa go tswa mo bukeng e kgolo kgotsa diphousetara tsa ditshwantsho, sk. _Motse wa šwa, ka go ijesa monate le go tsena fa gare fa go tshwanetseng ka nako e e maleba. Go tlhaloganya le go tsibogela ditaelo, sk. _Ntshupetse maru’. Ntshupetse legodimo, bala matlapana a a fa fatshe, A makae ka palo? Araba dipotso tse dikhutshwane tse di bonolo tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang, sk. ‘Bana ba 									

Letlha la go feleletsa	itsetse jang gore pula e tla na ka moso? • Neela maina a dilo dingwe mo setshwantshong o tsibogela dipotso tsa morutabana, sk: `O bona eng fa fatshe. Matlapana a le matlhano. • Diragatsa kgang ka go dirisa mmuisano. • Ka thuso ya morutabana boeletsa kgang.									

Kgweditharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	MEDUMOPUO Mosupologo , Laboraro le Labotlhano									
DITENG/DIKGOPOLLO/DI KGONO	Boeletsa medumopuo magareng ga medumo e e tlhakanyang tlhogo e e rutilweng mo kgweditharo 1 (sk: `e le `i Leba modumo wa a le e aga ama ata ema epa ega	Boeletsa medumopuo magareng ga medumo e e tlhakanyang tlhogo e e rutilweng mo kgweditharo 1 (‘e’ le ‘i’ le ‘o’ le ‘u’) Leba modumo wa b le p bopa bana bela bina bua pina pula pela	-ng (mo bofelong jwa mafoko) <i>Sekolong, toropong,nageng, tirong.polasing, nokeng, morakeng jj</i> le Mosupologo: Itsise modumo le mafoko. Laboraro – aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro	-ela (mo bofelong jwa mafoko) <i>Rokela,ragela,tlogel a,lekela, agela,jj</i> Mosupologo: Itsise modumo le mafoko. Laboraro – aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro	medumo e meleele le e mekhutshwane Modumo wa tumanosi e khutshwane o tlhagisiwa ke fa tumanosi mo di nokong e salwa morago ke tumammogo (mofuta o wa dinoko o bidiwa dinoko the di tswalegileng) Tlhalosa modumo mo ditumanosi tse di telele le tse di khutshwane. Moodumopuo o moleele o na le ditumammogo tse di pataganeng fa o mokhutswane o na le tumanosi e le nngwe.	medumo e meleele le e mekhutshwane <i>mooki – noka</i> <i>maaka – mala</i> <i>leeba-leba</i> <i>tiisa –tila</i>	Mafoko a a felelang ka - ai kaila , saila‘, Laila gaila, jj Mosupologo: Itsise modumo le mafoko Laboraro - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro.	Mafoko a a felelang ka - lela <i>Epela, agela, opela. jj</i> Mosupologo: Itsise modumo le mafoko Laboraro - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: : Fa o fetsa go aga mafoko, a bana ba a kwale mo dibukeng tsa tiro	Boeletsa medumo yotlhe e e rutilweng go fitlha fa. Mosupologo : boeletsa dikarata tsa mafoko/ ditshwantsho Laboraro - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: : go aga mafoko le go bopa dipolelo	Boeletsa medumo yotlhe e e rutilweng go fitlha fa. Mosupologo: boeletsa dikarata tsa mafoko/ ditshwantsho Laboraro - - aga le go kgaoganya mafoko Labotlhano: : go aga mafoko le go bopa dipolelo
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	• Supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi. • Lemoga mafoko a a felelang ka go tshwana, sk. ng-nokeng, tlhageng le na-malana, lesakana jj. • Tlhabolola le go kgaoganya mafoko a a bonolo a a simololang ka tumammogo e le nosi e bile a ruma. (tala, fala, kala,)									
	• Farologanya bofelo jwa medumopuo magareng ga medumo e meleele le e mekhutshwane (sk. <u>maaka, mooki, le lona, bona</u>)									

Letlha la go feleletsa										
Kgweditharo:2 Mophato:2 Malatsi:51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	GO KWALA Labobedi le labone									
DITENG/DIKGOPOLO/DI KGONO	Tsala ya me e..... Tsala e..... Re rata go..... Barutwana ba kwala ka ditsala tsa bona tsa botlhokwa.	Ke thusitse tsala ya me.... Ke ikutlwa..... Tsala ya me e ikutlwa..... Barutwana ba kwala ka nako e ba neng ba thusa ditsala tsa bone le gore ba ne ba ikutlwa jang.....	Ke tla nna le maithomo! Maithomo a me ke go tokafatsa... Ke nna le maithomo a gonne... Ke tla atlega mo maithomong a me ka go..... Barutwana ba kwala ka se ba batlang go se tokafatsa kwa sekolong sekai mokwalo, go buisa jj.	Maitlhommo a me : 1. 2.. Barutwana ba kwala ka maitlhommo a bona mo sekolong le kwa ntle ga sekolo.	Ke ikutlwa ke itumetse fa... 1. 2. Barutwana ba dira lenaane la dilwana tse di dirang gore ba nne ba itumedisang. Ke ngongorega fa..... 1. 2. Barutwana ba dira lenaane la dilwana tse di ka dirang gore ba nne ba sa itumela.	Ke na le maikutlo a a tlhakatlhakaneng.... Ke ikutlwa Gape ke ikutlwa..... Barutwana b aka nako e ba neng ba itumetse le fa ba ne bas a itumela sekai fa ba ne ba tshotse loeto la sekolo.	Ke tlile ka Gape ka..... Barutwana ba kwala ka nako e ba nneng ba dira phoso.	Fa ke dirile phoso ke tshwanetse... Nako e e tlang ke tla.... Barutwana ba kwala ka se ba tshwanetseng go se dira fa ba dirile phoso.	Ke ikutlwa ke 1 2. Ke ikutlwa ke babalesegile fa: 1. 2.	Ke na le maikarabelo fa ke Ke ikutlwa..... Barutwana ba kwala ka go bontsha gore ba kgatalela ba bangwe kgotsa ka go itshwara ba babalesegile.
Phitlhelelo ya Kharikhulamo le go e sala morago	<ul style="list-style-type: none">• Dirisa dikgono tsa mokwalo tse di rutilweng ka puo ya gae.• Kwala lenaane le le nang le dithogo.• Tlhophla le go kopolola ntlhatlhaloso go e nyalanya le setshwantsho.• Ka thuso ya morutabana kwala ntlhatlhaloso ya setshwantsho.• Feleletsa dipolelo ka go tsenya mafoko a a tlogetsweng• Aga sefala sa mafoko le thanodi e e leng ya gagwe.									
	Letlha la go feleletsa									
Ditirwana tsa tlaleletso	DBE workbook tsebe 16 le 17 Taka setshwantsho sa tsala ya gago ya botlhokwa	DBE workbook 1 tsebe 17 Taka setshwantsho sa gago le tsala ya gago ka ga se lo ratang go se dira mmogo.	DBE workbook 1 tsebe 22, 23 and 27 Feleletsa letlhare la tiro, sekai kopolola ntlha tlhaloso go e nyalanya le setshwantsho/go rulaganya ditshwantsho/go	DBE workbook tsebe 28 le 29 Taka setshwantsho ka gore o batla go nna eng fa o gola	DBE workbook 1 tsebe 42, 43, 44 le 45 Taka setshwantsho ka gore ikutlwa jang.	DBE workbook tsebe 46, 47, 48, 49 Taka difatlhego tse di farologaneng	DBE workbook tsebe 53, 54, 55, and 56. Taka sefatlhego se se utlwileng botlhoko mme se swabile	DBE workbook tsebe 57, 58, 59, 61 Taka setshwantsho ka ga gago o dira tiro e e boima.	DBE workbook tsebe 62 ,63, 65 and 66 Taka setshwants ho se se supang	

			feleletsa dipolelo						gore o na le maikarabelo
Go kokoanya kitso ya pele	kitso ya tiro e e dirilweng mo mophato 1 Kitso ya setlhogo e ka nna boleng jo bo itumedisang Botsa dipotso go netefatsa kitso ya pele								
Di diriswa (ko ntle ga buka ya morutabana) go thuseletsa thuto	Dibukakgolo Dikarata tsa mafoko Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso tse di tlhophilweng ka seemo Letlhare la tiro la barutwana go le dirisa ka nako ya fa setlhopa se dira puisokaelo ka ditlhopa. Didiriswa								
Tlhatlhobo e e sa totobadiwang	<ul style="list-style-type: none"> Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo fela e tshwanetse go naya barutwana monyetla wa go bontsha dikgono tsa puo ka molomo kgotsa ka tiragatso. Se se tshwanetse go dirwa ka go sa tlhomamang mme e nne tsewedi 								
Tlhatlhobo e e totobaditsweng	<ul style="list-style-type: none"> Di tirwana di tshwanetse go sekasekiwa le go tlathlobiwa ka nako ya di tiro tsa letsatsi le letsatsi tsa thuto. Kgono nngwe le nngwe ga e a tshwanela go nna tirwana ya tlhatlhobo fela e tshwanetse go naya barutwana tshono ya go bontsha dikgono tsa puo ka molomo kgotsa ka tiragatso. Rubiriki, lenaane la dipotsotso le ditirwana tsa go kwala di ka dirisiwa. Tlhatlhobo e tshwanetse go dirwa fela fa diteng di rutilwe le bana ba neilwe nako e e lekaneng ya go diragatsa. 								

TLHATLHOBHO: KGWEDITHARO 2

LENAANE LA TLHATLHOBHO: MOPHATO 2

	Setswana Puotlaleletso ya ntlha: Bukana ya SBA: Tlhatlhobo: Mophato 2 : Kgweditharo 2: Lenaneo la tlhatlhobo (e e tlhomameng le e e sa tlhomamang)					
Karolo	Dikgono tseo di tla tlathlobiwang	Mokgwa wa go tlathloba	Sediriswa sa go tlathloba	Maduo	Letlha la go fetsa tlathloba	Letlha le tlathloba e feditsweng ka lone
Go reetsa le go Bua:	<ul style="list-style-type: none">supa go tlhloganya tlotlofoko ya molomo.: supa/diragatsaAraba dipotso tse di bonolo	Go ela thoko & Tiro ya molomo	Lenaneo la dipotsolotso	n/a	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none">Neela tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo bonyenyane mela e le 2-3 (dikgang ka ga ene jj.)		Rubiriki	5		
Dintlha go morutabana <i>Dikgono tsa go Reetsa le go Bua di tla elwa tlhoko le go tlathlobiwa ka nako ya ditirwana tsa go ithuta tsa molomo. Ga go reye gore kgono nngwe le nngwe e tshwanetse go nna tirwana ya tlathloba mme o tshwanetse o tlhomamise gore barutwana ba neelwa ditšhono tsa go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo di tirong tsa letsatsi le letsatsi tsa thuto. Ka beke 9 morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse a bo a tlathlobilwe ka bokgoni jwa gagwe jwa go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo tsa dikgang ka ga gawe jj. Mo SASAMS o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.</i>						
Medumopuo:Tiro ya molomo/	<ul style="list-style-type: none">Supa pharologanyo magareng ga tlhaka le modumo ya dithaka ka nosi tsotlhe. (bonyenyane ditumanosi tse 5 le ditumammogo tse 20)	Go ela tlhoko , Tiro ya molomo le go kwala	Rubiriki	5	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none">Lebaganya modumo wa ntlha le ditshwantsho le mafokoTshwaya ka (X) mo godimo ga kgotsa sekeletsa lefoko le le sa tshwaneng le a mafoko a lesika lo le lengwe sekai alafile, agile, bapile, fagile.Kwala mafoko a le mabedi a dirisa modumo o o rutilweng sekai t-ala, f-ala,		Lenaneo la dipotsolotso	n/a		
Dintlha go morutabana <i>Dikgono tse di tla elwa tlhoko le go tlathlobiwa ka nako ya ditirwana tsa tiro ya molomo/tiragatso. Ga go reye gore kgono nngwe le nngwe e tshwanetse go nna tirwana ya tlathloba mme o tshwanetse o tlhomamise gore barutwana ba neelwa ditšhono tsa go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo di tirong tsa letsatsi le letsatsi tsa go ruta. Di tirwana tsa go kwala tsa medumopuo ga di thole di ka tsaya bonyenyane metsotso e le 15 mme di tshwanetswe go dirwa ka ditlhotswana gore di diragdiwe ka tshwanelo le barutwana botlhe. Mo SASAMS o tla nna fela le leduo le 1 medumopuo.</i>						
Puiso: Tiro ya molomo	Puisokopanelo ka dithopa <ul style="list-style-type: none">Tlathloba morutwana mongwe le mongwe ka puiso mme o thope sethangwa (DBE workbook, padi) se se nang le bonyenyane mafoko a le 30 – 40 mme o botse dipotso ka sethangwa	Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki	5	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none">Go lemoga mafoko : mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa: 40-50		Lenaneo la dipotsolotso	n/a		
Dintlha go morutabana <i>Ka nako ya puisokopanelo ka dithopa mo beke 7-9 tlathloba morutwana mongwe le mongwe ka puiso o dirisa sethangwa se se nang le mafoko a le 30-40 (temogo ya mafoko, go buisa ka thelelo, teko tlhloganyo sekai dipotso tsa molomo tse 2-3) nako e e lekanyeditsweng ya metsotso e le 2-3 morutwana mongwe le mongwe) maduo a dirwe go ya ka rubiriki ya ditirwana tsa puiso. Go SAMS leduo le le 1 la go buisa le tla rekotiwa. (temogo ya mafoko le puiso ya molomo)</i>						
Go kwala:	<ul style="list-style-type: none">Kwala mela e e bonolo (mela e mekhutshwane e le 3) o dirisa lenaane la medumopuo le mafoko a a tlwaelegileng a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a setseng a rutilwe.	Kwalo	Buka ya go kwalela Rubiriki Lenaane la dipotsolotso	5	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none">Kwala mela e le meraro o dirisa matshwao a puiso			n/a		
Dintlha go morutabana <i>Ka beke 9 bana ba tshwanetse ba bo ba setse ba tlathlobilwe ka tlhathoba e e tlhomameng ka tirwana e le 1 e e kwadilweng mo bukeng ya tiro. Lenaane la dipotsolotso le tshwanetse le dirisiwe go rekota mme le dirwe go ya ka rubiriki. Mo SASAMS leduo le le 1 la go kwala le tla rekotiwa.</i>						
MADUO OTLHE: 20						
Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go bontsha maemo 1 -7 mo karateng ya pegelo.						

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: LENAANE POTSOLOSO LE LE DIRISIWANG

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA

MOPHATO: 2 KGWEDITHARO: 2

Sekolo: _____ Phaposi: _____ Morutabana: _____

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG (Tlhatlhobotsweledi ya kgweditharo) ✓ - o dirile sentle ✗ - ga a dira sentle • - o a leka		Go reetsa le go Bua		Medumopuo			Puiso	Go kwala	Ditshwaelo
		supa go tthaloganya tlotlofoko ya molomo: supa/diragatsa	Araba dipotso tse di bonolo.	Lebaganya modumo wa ntlha le ditshwantsho le mafoko	Tshwaya ka (X) mo godimo ga kgotsa sekeletsa lefoko le le sa tshwaneng le a mafoko a lesika lo le lengwe sekai alafie, agile, baple, tagile.	Kwala mafoko a le mabedi a dirisa modumo o o rutilweng sekai t-ala, fala,	Go lemoga mafoko : mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa: 40-50	Kwala mela e le meraro o dirisa matshwao a puiso	
Letlha									
Maina a baithuti									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

REKOTO YA MADUO

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA

MOPHATO: 2 KGWEDITHARO: 2

Sekolo: _____

Phaposi _____

Morutabana: _____

Tlhatlhobo e e tlhomameng		Neela tlhatlagano ya ditragalo tse di bonolo bonyenyane mela e le 2-3 (dikgang ka ga ene ji.)	Supa pharologanyo magareng ga tlhaka le modumo ya ditlhaka ka nosi tsoelhe. (bonyenyane ditumanosi tse 5 le ditumammogo tse 20)	MADUO	Tlathloba morutwana mongwe le mongwe ka puiso mme o thope sethangwa (DBE workbook, padi) se se nang le bonyenyane mafoko a le 30 – 40 mme o botse dipotso ka Kwala mela e e bonolo (mela e mekhutshwane e le 3) o dirisa lenaane la medumopuo le mafoko a a tswaelegileng a a thagelelang kgapetsakgapetsa a a setseng a rutiwe	MADUO	MADUO OTLHE	Ditshwaelo	
Maduo		5	5	10	5	5	10	20	
Letlha									
Leina la morutwana									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

Rubiriki

Mophato 2: Kgweditharo 2

MOPHATO 2 RUBIRIKI: KGWEDITHARO 2					
GO REETSA LE GO BUA					
Tirwana	1	2	3	4	5
Neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo (dipolelo di le 3) ka ditiragalo tsa kwa sekolong	Morutwana o boeletsa tlhatlagano ya ditiragalo ka mola o le 1 le morutabana.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mola o le 1 mo Puo tlaletso ya ntlha.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mela e le 2 mo Puo tlaletso ya ntlha.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mela e le 3 mo Puo tlaletso ya ntlha.	O kgona go neela ka tlhatlagano ya ditiragalo tse di bonolo ka mela e feta 3 ka thelelo a dirisa tlotlofoko ka nepagalo mo Puo tlaletso ya ntlha.
Tirwana	1	2	3	4	5
Supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo ya ditlhaka ka nosi tsothe. (bonyenyane ditumanosi tse 5 le ditumammogo tse 20)	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 1-9 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 10-14 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 15-19 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 20-25 ka nepagalo.	O supa pharologano magareng ga tlhaka le modumo wa ditlhaka ka nosi tse 26 ka nepagalo.
MEDUMOPUO					
Tirwana	1	2	3	4	5
Go Buisa: mafoko a le 30-40	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 1-9 ka thuso ya morutabana.	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 10-19 mme a arabe dipotso tse 1-2 ka nepo.	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 20-29 mme a arabe dipotso tse 3 ka nepo.	O bala go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a le 30-39 mme a arabe dipotso tse 3 ka nepo.	O bala ka thelelo go tswa mo bukeng ya gagwe sethangwa sa mafoko a a fetang 40 mme a arabe dipotso tse 3 ka nepo.
GO KWALA					
Tirwana	1	2	3	4	5
Kwala mela e e bonolo (mela e mekhutshwane e le 3) o dirisa lenaane la medumopuo le mafoko a a tlwaelegileng a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a setseng a rutilwe.	O kopolola mola o le 1 o mokhutshwane o bonolo ka modumopuo ka thuso ya morutabana	O kwala mela e le 2 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng	O kwala mela e le 3 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng le mafoko a a tlhagelelang kgapetsa a a tlwaelegileng	O kwala mela e le 3 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a tlwaelegileng a diisa ditlhakgolo le khutlo.	O kwala mela e e fetang 3 e e bonolo ka modumopuo o o rutilweng le mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa a a tlwaelegileng a diisa ditlhakgolo le khutlo.